

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NADZORU I KONTROLI
PROIZVODNJE I PROMETA ODREĐENIH SUPSTANCI KOJE SE MOGU
UPOTRIJEBITI U PROIZVODNJI OPOJNIH DROGA I PSIHOTROPNIH
SUPSTANCI*

Član 1

U Zakonu o nadzoru i kontroli proizvodnje i prometa određenih supstanci koje se mogu upotrijebiti u proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci* („Službeni list CG“, broj 3/26) u članu 3 stav 5 poslije riječi: „veterinarsku upotrebu“ stavlja se tačka, a riječi: „koji sadrže efedrin ili soli efedrina, pseudoefedrin ili soli pseudoefedrina, odnosno norefedrin ili soli norefedrina.“ brišu se.

Član 2

U članu 5 stav 4 tačka 1 riječi: „sastavlja i ažurira“ zamjenjuju se riječima: „priprema i predlaže“.

Poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:

„Radi omogućavanja subjektima da dobrovoljno prate trgovinu supstancama van Spiska prekursora, u skladu sa smjernicama Evropske komisije, Ministarstvo, na predlog Komisije, utvrđuje i redovno ažurira smjernice i listu supstanci van Spiska prekursora.“

Član 3

U članu 7 stav 1 tačka 8 mijenja se i glasi:

„8) subjekt je svako pravno ili fizičko lice koje učestvuje u stavljanju prekursora na tržište i u uvozu ili izvozu prekursora ili posredovanju u vezi sa tim poslovima, uključujući lica koja pripremaju carinsku deklaraciju, koji ove poslove obavljaju kao osnovnu ili dopunsku djelatnost, u skladu sa zakonom;“.

U tački 11 riječ „Uniji,“ zamjenjuje se riječima: „Crnoj Gori,“ a riječ „Unije,“ riječima: „Crne Gore;“.

Član 4

Član 9 mijenja se i glasi:

“Proizvodnju prekursora prve, druge ili treće kategorije može da vrši pravno ili fizičko lice kome je Ministarstvo, odnosno Institut izdao dozvolu za proizvodnju prekursora.

Pravno ili fizičko lice koje ima namjeru da vrši proizvodnju prekursora druge ili treće kategorije, dužno je da prije početka proizvodnje Ministarstvu dostavi podatke o mjestu proizvodnje (sjedište i adresu), kao i svaku promjenu ovih podataka, radi njihove registracije i ažuriranja

Proizvodnju prekursora četvrte kategorije može da vrši pravno lice na osnovu dozvole za proizvodnju lijekova koju izdaje Institut, u skladu sa zakonom kojim se uređuje proizvodnja lijekova.

Proizvodnju prekursora prve kategorije, koji se koriste za proizvodnju lijekova, može da vrši pravno lice koje ispunjava uslove za proizvodnju lijekova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje proizvodnja lijekova i koje ima dozvolu Instituta.

Proizvodnju prekursora prve kategorije koji se ne koriste za proizvodnju lijekova, kao i prekursora druge i treće kategorije može da vrši pravno ili fizičko lice registrovano za proizvodnju hemijskih proizvoda, koje ispunjava posebne uslove u pogledu prostora, kadra i opreme i ima dozvolu Ministarstva.

Posebne uslove iz stava 5 ovog člana propisuje Ministarstvo.”

Član 5

Član 16 mijenja se i glasi:

“Pravno ili fizičko lice koje ima dozvolu za proizvodnju prekursora prve, druge ili treće kategorije može da vrši i njihov promet.

Pravno ili fizičko lice koje obavlja proizvodnju prekursora druge ili treće kategorije i registrovano je kod ministarstva, u smislu člana 9 stav 2 ovog zakona, može da vrši njihov promet.

Pravna ili fizička lica koja na osnovu dobijene dozvole za proizvodnju prekursora prve, druge ili treće kategorije vrše promet tih prekursora, isporuku prekursora prve kategorije i II.A potkategorije mogu da vrše samo pravnim i fizičkim licima koja imaju dozvolu za promet tih prekursora.”

Član 6

U članu 17 stav 1 riječi: „sa završenim fakultetom hemijske, fizičkohemijske, biohemijske, tehnološke ili farmaceutske struke i“ brišu se.

Član 7

U članu 18 stav 4 tačka 2 riječi: „trenutku; i“ zamjenjuju se riječima: „trenutku nadležnom organu, u skladu sa zakonom; i“.

Član 8

Član 20 mijenja se i glasi:

„Promet prekursora prve, druge ili treće kategorije može da vrši pravno ili fizičko lice kojem je Ministarstvo, odnosno Institut izdao dozvolu za promet prekursora.

Pravno ili fizičko lice koje ima namjeru da vrši promet prekursora druge ili treće kategorije, dužno je da prije početka prometa Ministarstvu dostavi podatke o sjedištu i adresi, kao i svaku promjenu ovih podataka, radi njihove registracije i ažuriranja.

Promet prekursora četvrte kategorije pravno lice vrši na osnovu dozvole za promet lijekova na veliko za upotrebu u humanoj medicini koju izdaje Institut ili dozvole za promet na veliko veterinarskih lijekova koju izdaje organ uprave nadležan za veterinarske poslove u skladu sa zakonom kojim se uređuje promet lijekova.

Promet prekursora prve kategorije, koji se koriste za proizvodnju lijekova može da vrši pravno lice koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuje promet lijekova i koje ima dozvolu Instituta.

Promet prekursora prve kategorije, koji se ne koriste za proizvodnju lijekova, kao i prekursora druge i treće kategorije može da vrši pravno ili fizičko lice registrovano za promet hemijskih proizvoda, koje ispunjava posebne uslove u pogledu prostora, kadra i opreme i ima dozvolu Ministarstva.

Pravna ili fizička lica koja imaju dozvolu iz stava 1 ovog člana, prekursora prve kategorije i prekursora II.A potkategorije mogu da isporučuju samo pravnim ili fizičkim licima ili korisnicima koji takođe imaju dozvolu za promet, i moraju od kupca dobiti izjavu o namjeni korišćenja prekursora - Izjavu krajnjeg korisnika.

Posebne uslove iz stava 5 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Član 9

Član 27 mijenja se i glasi:

“Dozvola za promet prekursora druge kategorije nije potrebna pravnom ili fizičkom licu koje u toku jedne kalendarske godine stavlja na tržište Crne Gore količine koje ne prelaze sljedeće granice: anhidrid sirćetne kiseline 100 l, kalijum permanganate 100 kg, antranilna kiselina i njene soli - 1 kg, fenilsirćetna kiselina i njene soli 1 kg, crveni fosfor - 0,1 kg i piperidin i njegove soli - 0,5 kg.

Dozvola za promet prekursora nije potrebna pravnom ili fizičkom licu koje u toku jedne kalendarske godine vrši izvoz prekursora treće kategorije u ukupnim količinama koje ne prelaze sljedeće granice: aceton - 50 kg, etil eter - 20 kg, metil eter keton - 50 kg, toluen - 50 kg, sumporna kiselina - 100 kg i hlorovodonična kiselina - 100 kg, kao i soli ovih prekursora kada je njihovo postojanje moguće.

Dozvola za promet prekursora nije potrebna ako količina prekursora u smješi tokom prethodne kalendarske godine ne prelazi granice iz stava 2 ovog člana.

Pravno ili fizičko lice koje u toku kalendarske godine izvrši promet prekursora u većoj količini od količina navedenih u st. 1, 2 i 3 ovog člana dužno je da prethodno podnese zahtjev za dobijanje dozvole za promet određenog prekursora.

Subjekti iz st. 1 do 4 ovog člana ne vrše registraciju, u smislu člana 20 stav 2 ovog zakona.

Član 10

Član 28 mijenja se i glasi:

„Dozvola za promet prekursora prve, druge i treće kategorije nije potrebna apotekama, policiji, carini, laboratorijama i Vojski Crne Gore ako ih koriste za obavljanje svoje djelatnosti.

Na zahtjev subjekata iz stava 1 ovog člana Ministarstvo izdaje odobrenje za korišćenje prekursora, u skladu sa njihovim potrebama, na neodređeno vrijeme.

Subjekti iz stava 1 ovog člana kojima je izdato odobrenje za korišćenje prekursora ne dostavljaju Ministarstvu dokumentaciju iz člana 29 stav 3 ovog zakona i ne imenuju odgovorno lice iz člana 31 stav 1 ovog zakona.

Odobrenje za korišćenje prekursora Ministarstvo može da ukine ili suspenduje ako postoji opravdana sumnja da nosilac tog odobrenja ne ispunjava uslove pod kojima je odobrenje izdato.

Sadržinu zahtjeva za dobijanje odobrenja za korišćenje prekursora propisuje Ministarstvo.“

Član 11

U članu 29 stav 5 tačka 2 riječi: „trenutku; i“ zamjenjuju se riječima: „trenutku nadležnom organu, u skladu sa zakonom; i“.

Član 12

Član 33 mijenja se i glasi:

„Pravno ili fizičko lice koje ima dozvolu za proizvodnju, odnosno promet prekursora prve kategorije koji se ne koriste za proizvodnju lijekova, druge i treće kategorije, dužno je da dostavlja godišnji izvještaj o proizvodnji i prometu prekursora Ministarstvu do 15. marta tekuće godine za prethodnu godinu, kao i godišnje potrebe za narednu godinu, a na zahtjev i ranije.

Pravno ili fizičko lice koje je registrovano za proizvodnju, odnosno promet prekursora druge ili treće kategorije, u smislu člana 9 stav 2, odnosno člana 20 stav 2 ovog zakona, dužno je da dostavlja godišnji izvještaj o proizvodnji i prometu prekursora Ministarstvu do 15. marta tekuće godine za prethodnu godinu, kao i godišnje potrebe za narednu godinu, a na zahtjev i ranije.

Pravno ili fizičko lice koje ima dozvolu za proizvodnju, odnosno promet prekursora prve kategorije koji se koriste za proizvodnju lijekova i četvrte kategorije, dužno je da dostavlja godišnji izvještaj o proizvodnji i prometu prekursora Institutu, do 15. marta tekuće godine za prethodnu godinu, kao i godišnje potrebe za narednu godinu, a po zahtjevu i ranije.

Pravno ili fizičko lice iz st. 1 i 3 ovog člana, dužno je da Ministarstvu, odnosno Institutu podnese izvještaj i kada nije bilo proizvodnje, odnosno prometa prekursora u toku prethodne godine.

Bliži sadržaj izvještaja iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Član 13

Poslije člana 33 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 33a

Ministarstvo kvartalno dostavlja u elektronskom obliku putem evropske baze podataka, Evropskoj komisiji sve informacije od značaja za sprovođenje mjera nadzora trgovine prekursorima i supstancama van Spiska prekursora, a posebno informacije koje se odnose na supstance koje se koriste za nedozvoljenu proizvodnju opojnih droga i psihotropnih supstanci, informacije o načinima zloupotrebe i nedozvoljenoj proizvodnji, kao i njihovoj zakonitoj trgovini.

Informacije iz stava 1 ovog člana sadrže podatke o zabrani prometa i oduzimanju prekursora i supstanci van Spiska prekursora i podatke o tim supstancama, i to:

- 1) naziv supstance;
- 2) porijeklo i naziv proizvođača, ako su poznati, i odredište;
- 3) količinu, carinski status i korišćeno prevozno sredstvo.“

Član 14

U članu 37 stav 1 poslije riječi „skladištenju“ stavlja se tačka, a riječi: „i roku upotrebe.“ brišu se.

Član 15

Poslije člana 39 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 39a

Za prethodno obavještanje o izvozu i za izdavanje odobrenja za izvoz prekursora može se koristiti pojednostavljeni postupak, ako se izvoz obavlja višekratno u određenom periodu od šest ili 12 mjeseci i ako ne postoji rizik od zloupotrebe ovog postupka.

U slučaju iz stava 1 ovog člana, Ministarstvo obavještava nadležno tijelo države odredišta i dostavlja mu podatke iz člana 40 stav 1 ovog zakona putem sistema Pre Export Notification - PEN online ili višestranu obavještenje o prekursorima.

Pojednostavljeni postupak može se odobriti, ako:

- 1) je tokom prethodno obavljenih izvoza subjekt ispunio sve obaveze koje se odnose na izvoz i postupao u skladu sa zakonom;
- 2) ne postoji sumnja da se izvoz vrši u nedozvoljene svrhe.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za izvoz prekursora pojednostavljenim postupkom sadrži najmanje sljedeće podatke:

- 1) naziv i adresu izvoznika, uvoznika i krajnjeg primaoca;
- 2) naziv prekursora u skladu sa Spiskom prekursora - Prilog I ili, u slučaju mješavine ili prirodnog proizvoda, njihov naziv i oznaku KN, kao i naziv svih supstanci u skladu sa Spiskom prekursora - Prilog II, sadržanih u mješavini ili prirodnom proizvodu;
- 3) maksimalnu količinu;
- 4) period za koji se planira izvoz.

O zahtjevu iz stava 4 ovog člana Ministarstvo donosi odluku u roku od 15 radnih dana od dana prijema svih informacija od značaja za odobravanje pojednostavljenog postupka za izdavanje odobrenja za izvoz prekursora.

U slučaju izvoza za hitnu medicinsku pomoć, ako su ispunjeni uslovi iz stava 3 ovog člana, Institut donosi odluku o zahtjevu za izdavanje odobrenja za izvoz

pojednostavnjenim postupkom prekursora četvrte kategorije, odmah ili najkasnije u roku od tri radna dana od dana prijema zahtjeva.

Sadržaj višestranog obavještenja o prekursorima propisuje Ministarstvo.“

Član 16

Poslije člana 45 dodaju se dva nova člana koji glase:

„Član 45a

Pored uslova za izdavanje dozvole za uvoz, odnosno izvoz prekursora, kontrola trgovine prekursorima obuhvata i zabranu unosa prekursora u carinsko područje, odnosno napuštanje carinskog područja, ako postoje opravdani razlozi za sumnju da su namijenjeni za nedozvoljenu proizvodnju opojnih droga i psihotropnih supstanci.

U slučaju iz stava 1 ovog člana, organ uprave nadležan za carinske poslove zadržava, odnosno odlaže puštanje prekursora na period koji je potreban za provjeru identifikacije prekursora ili za ispunjavanje uslova za uvoz, odnosno izvoz, u skladu sa ovim zakonom.

Radi provjere činjenica iz st. 1 i 2 ovog člana, organ uprave nadležan za carinske poslove ima ovlašćenje, da:

- 1) prikuplja informacije o svakoj porudžbini za prekursore ili za aktivnosti subjekta koje uključuju prekursore;
- 2) uđe u poslovne prostorije subjekta, radi prikupljanja dokaza o nepravilnostima;
- 3) utvrdi postojanje zloupotrebe ili pokušaja zloupotrebe prekursora, u skladu sa zakonom.

Član 45b

Zabranjen je unos supstanci van Spiska prekursora u carinsko područje ili napuštanje tog područja ako postoje raspoloživi dokazi da su te supstance namijenjene za nedozvoljenu proizvodnju opojnih droga i psihotropnih supstanci, o čemu organ uprave nadležan za carinske poslove odmah obavještava nadležna tijela drugih država članica i Evropsku komisiju, u skladu sa uspostavljenim sistemom uzajamne pomoći nadležnih tijela država članica Evropske unije u saradnji sa Evropskom komisijom radi obezbjeđivanja pravilne primjene carinskih propisa.

Podaci o supstanci iz stava 1 ovog člana dostavljaju se Ministarstvu radi stavljanja na listu supstanci van Spiska prekursora i omogućavanja subjektima da dobrovoljno prate trgovinu tim supstancama.

Organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove i organ uprave nadležan za carinske poslove, u skladu sa zakonom, imaju ovlašćenje za kontrolu i praćenje sumnjivih poslova subjekata koji uključuju supstance van Spiska prekursora, a posebno da:

- 1) prikupljaju informacije o svim narudžbinama supstanci van Spiska prekursora ili aktivnostima koje uključuju te prekursore;
- 2) uđu u poslovne prostorije subjekta, radi prikupljanja dokaza o nepravilnostima.

Član 17

U članu 48 stav 1 tačka 1 riječ „radnih“ briše se.
U tački 13 riječi: „i roku upotrebe“ brišu se.

Član 18

Poslije člana 51 dodaju se dva nova člana koji glase:

„Član 51a

Odredbe člana 9 st. 1 i 5 u dijelu koji se odnosi na prekursor treće kategorije i stava 2 u dijelu koji se odnosi na prekursor četvrte kategorije, člana 10 st. 1, 4 i 5 i člana 16 u dijelu koji se odnosi na prekursor treće kategorije, člana 17 stav 1 i člana 18 stav 2 u dijelu koji se odnosi na prekursor treće i četvrte kategorije, člana 20 st. 1 i 5, člana 21 stav 1, člana 28 stav 1, člana 29 stav 1 i stav 3 tač. 2 i 4, člana 33 stav 1 i člana 37 stav 1 u dijelu koji se odnosi na prekursor treće kategorije, člana 38 stav 2 u dijelu koji se odnosi na prekursor treće kategorije za uvoz i izvoz i prekursor četvrte kategorije za uvoz i stav 3 u dijelu koji se odnosi na prekursor treće i četvrte kategorije, člana 48 stav 1 tač. 2 i 3 u dijelu koji se odnosi na prekursor treće i četvrte kategorije i tač. 10 i 13 ovog zakona u dijelu koji se odnosi na prekursor treće kategorije, kao i odredbe ovog zakona koje se odnose na dozvolu za proizvodnju i promet prekursora druge i treće kategorije primjenjivaće se do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Član 51b

Odredbe člana 9 stav 2, člana 16 stav 2, člana 20 stav 2, člana 27 stav 5 i člana 33 stav 1 ovog zakona koje se odnose na registraciju subjekata koji vrše proizvodnju ili promet prekursora druge ili treće kategorije i člana 33a ovog zakona primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.“

Član 19

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

*U ovaj Zakon prenesena je:

- Regulativa broj 273/2004 Evropskog Parlamenta i Savjeta od 11. februara 2004. godine, o prekursorima za droge;
- Regulativa Komisije 2015/1011 od 24. aprila 2015. godine, o dopuni Regulative broj 273/2004 o utvrđivanju pravila za nadzor trgovine prekursorima za droge između Unije i trećih zemalja i o stavljanju van snage Regulativu Komisije br. 1277/2005;
- Regulativa Komisije broj 2015/1013 od 25. juna 2015. godine, o utvrđivanju pravila u pogledu Regulative broj 273/2004 Evropskog parlamenta i Savjeta o prekursorima za droge i u pogledu Regulative Savjeta broj 111/2005 o utvrđivanju pravila za nadzor prekursorima za droge između Unije i trećih zemalja;
- Regulativa Savjeta broj 111/2005 od 22. decembra 2004. godine, o utvrđivanju pravila za nadzor trgovine prekursorima za droge između Zajednice i trećih zemalja.